

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA PERIOD 01.01.2021. – 30.06.2021.

MKD „CREDIS“ A.D. BANJA LUKA

Avgust 2021. godine

SADRŽAJ

1. OSNIVANJE I DJELATNOST.....	3
2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSISKIH IZVJEŠTAJA.....	5
2.1. Izjava o usklađenosti.....	5
2.2. Osnove vrednovanja.....	5
2.3. Korištenje pretpostavki i procjena.....	5
2.4. Funkcionalna valuta i valuta prezentacija.....	6
3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA.....	7
3.1. Prihodi djelatnosti.....	7
3.2. Rashodi djelatnosti.....	7
3.3. Osnovna sredstva.....	7
3.4. Amortizacija osnovnih sredstava.....	7
3.5. Zalihe.....	8
3.6. Potraživanja za kamatu i naknadu i druga potraživanja.....	8
3.7. Dati krediti.....	8
3.8. Porezi i doprinosi.....	9
3.9. Preračunavanje stranih sredstava plaćanja u računovodstveni tretman kursnih razlika.....	9
4. PRIZNAVANJE PRIHODA I RASHODA.....	10
4.1. Prihodi iz poslova finansiranja.....	10
4.2. Rashodi iz poslova finansiranja.....	10
4.3. Prihodi iz operativnog poslovanja.....	10
4.4. Rashodi iz operativnog poslovanja.....	11
4.5. Ostali prihodi i rashodi.....	11
4.6. Ukupni prihodi i rashodi.....	11
5. PRIZNAVANJE AKTIVE I PASIVE BILANSA STANJA.....	12
5.1. Priznavanje aktive bilansa stanja.....	12
5.1.1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti u domaćoj valuti.....	12
5.1.2. Druga potraživanja.....	12
5.1.3. Dati krediti i depoziti u domaćoj valuti.....	12
5.1.4. Ostali plasmani.....	13

5.1.5. Osnovna sredstva.....	13
5.2. Priznavanje pasive bilansa stanja	13
5.2.1. Obaveze po osnovu depozita kredita i HOV	13
5.2.2. Ostale obaveze u domaćoj valuti	14
5.2.3. Pasivna vremenska razgraničenja	15
5.2.4. Kapital	15
6. BILANS TOKOVA GOTOVINE.....	15
7. PRAVNI POSTUPCI DRUŠTVA.....	16
8. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA	16
9. STALNOST POSLOVANJA	16
10. DOGAĐAJI NAKON DATUMA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA.....	17

1. OSNIVANJE I DJELATNOST

Mikrokreditno društvo „Credis“ a.d. Banja Luka osnovano je u Privrednom sudu u Banja Luci dana 04.10.2016. godine u skladu sa Zakonom o mikrokreditnim društvima (Službeni glasnik 64/06 i 116/11) i Ugovorom o osnivanju društva od 16.06.2016. godine.

Društvo ima sljedeće organe, odnosno organizacione nivoe:

- Skupštinu akcionara
- Upravni odbor
- Odbor za reviziju
- Direktor

Skupštinu akcionara čine svi vlasnici običnih akcija sa pravom glasa. Budući da je se u primarnoj emisiji akcija emitovale samo obične akcije (sa pravom glasa) svaki akcionar ima srazmjerno broju akcija pravo glasa. Pojedinačno ni jedan akcionar nema većinski paket akcija. Akcionari su sljedeći:

Vlasnička struktura na dan 30.06.2021. godine

Rb	Naziv / Ime i prezime	Akcijski kapital	Učešće
1	„Osiguranje Aura“ a.d. Banja Luka	350.000 KM	35%
2	Čedomir Babić	160.000 KM	16,00%
3	Saša Vučenović	90.000 KM	9,00%
4	Milan Božić	85.000 KM	8,50%
5	Miodrag Čoprka	75.000 KM	7,50%
6	Bojan Burazor	70.000 KM	7,00%
7	Stojan Mijatović	55.000 KM	5,50%
8	Darko Tomaš	50.000 KM	5,00%
9	Igor Mišić	35.000 KM	3,50%
10	B.E.C.S. GmbH – Internationale Schadenregulierung	30.000 KM	3,00%
UKUPNO		1.000.000 KM	100%

Članovi upravnog odbora su:

1. Milan Batinić, predsjednik
2. Edis Bašić, zamjenik predsjednik
3. Rade Koprivica, član

Odbora za reviziju čine tri člana i on je obavezan, odnosno propisan od strane Agencije za bankarstvo RS. Članovi odbora za reviziju su:

1. Darko Karać– predsjednik
2. Aleksandra Radovanović, zamjenik predsjednika
3. Marko Keleč - član

Kao lice ovlašćeno za zastupanje upisan je Dragan Katana.

2. OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PREZENTACIJU FINANSISKIH IZVJEŠTAJA

Priloženi finansijski izvještaji sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarda (IAS), odnosno Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (IFRS), koji su bili u primjeni na dan 1. januara 2009. godine i na njima zasnovanim propisima o računovodstvu Republike Srpske. Naime, na osnovu odredbi važećeg Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, broj 36/09 i 52/11), sva pravna lica sa sjedištem u Republici Srpskoj su u obavezi da u potpunosti primjenjuju IAS, odnosno IFRS, kao i Međunarodne standarde revizije (ISA), Kodeks etike za profesionalne računovođe, kao i prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IABS) i sva prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Međunarodna federacija računovođa (IFAC), na finansijske izvještaje za periode koji počinju 1. januara 2010. godine ili kasnije.

Društvo vodi knjigovodstvo po Kontnom okviru za banke, a na osnovu Zakona o računovodstvu i reviziji, Zakona o mikrokreditnim organizacijama, Međunarodnih računovodstvenih standarda, drugih propisa iz oblasti računovodstva i revizije i odgovarajućih opštih akata. Društvo je u sastavljanju finansijskih izvještaja primjenjivalo računovodstvene politike koje su obrazložene u napomeni 3.

2.1. Izjava o usklađenosti

Finansijski izvještaji pripremljeni su u skladu sa međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI). Ovi finansijski izvještaji odobreni su od strane upravnog odbora.

2.2. Osnove vrednovanja

Finansijski izvještaji sačinjeni su na osnovu istorijskog troška i na osnovu fer vrijednosti (finansijska imovina i obaveze po fer vrijednosti).

2.3. Korištenje pretpostavki i procjena

Prezentacija finansijskih izvještaja u skladu sa računovodstvenim standardima i propisima koji se primjenjuju u Republici Srpskoj zahtijeva od rukovodstva korištenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki koje imaju efekta na prezentovanje vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih potraživanja i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama koje su raspoložive na dan sastavljanja finansijskih izvještaja a budući stvarni rezultati mogu da se razlikuju od procjenjenih iznosa.

2.4. Funkcionalna valuta i valuta prezentacija

Iznosi u priloženim finansijskim izvještajima su izraženi u Konvertibilnim markama (KM) koja predstavlja funkcionalnu i zvaničnu izvještajnu valutu u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Računovodstveno prikazivanje poslovnih događaja zasniva se na direktnoj primjeni računovodstvenih načela, principa, kodeksa i okvira sadržanih u Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanje i drugim relevantnim propisima koji regulišu ovu oblast.

3.1. Prihodi djelatnosti

Prihodi i rashodi po osnovu kamata, ostali prihodi i ostali rashodi poslovanja se knjiže po načelu uzročnosti prihoda i rashoda. Kamata i ostali troškovi pozajmljivanja društva se obuhvataju po osnovnom postupku u skladu sa MRS 23 Troškovi pozajmljivanja, odnosno na teret rashoda/prihoda perioda u kome su nastali.

Prihodi obuhvataju prihode od uobičajenih aktivnosti društva i dobitke. Prihodi od uobičajenih aktivnosti su prihodi od kamata, naknada, prihodi od subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja dažbina, prihodi od doprinosa i participacija i drugi prihodi koji su obračunati u knjigovodstvenoj ispravi nezavisno od vremena naplate.

3.2. Rashodi djelatnosti

Rashodi redovne djelatnosti obuhvataju troškove koji proističu iz uobičajenih aktivnosti, naknada po osnovu uzetih zajmova od drugih finansijskih institucija ili izdatih dužničkih hartija od vrijednosti i drugi poslovni rashodi (troškovi ostalog materijala, proizvodnih usluga, rezervisanja, amortizacije, nematerijalni troškovi, troškovi poreza i doprinosa pravnog lica nezavisni od rezultata, troškovi bruto zarada i ostali lični rashodi), nezavisno od momenta plaćanja.

3.3. Osnovna sredstva

Osnovna sredstva se iskazuju po nabavnoj odnosno revalorizovanoj vrijednosti na dan bilansiranja. Nabavke osnovnih sredstava u toku godine evidentiraju se po nabavnoj vrijednosti. Nabavnu vrijednost čini vrijednost po fakturi dobavljača uvećana za sve troškove nastale do stavljanja osnovnog sredstva u upotrebu. Amortizacija u toku godine se obračunava počevši od narednog mjeseca od datuma nabavke na nabavnu vrijednost osnovnog sredstva, na osnovu njihovog procijenjenog korisnog vijeka.

3.4. Amortizacija osnovnih sredstava

Amortizacija se obračunava na osnovicu koju čini nabavna, odnosno revalorizovana ili procjenjena vrijednost na početku godine, kao i na osnovna sredstva koja su stavljena u

upotrebu u toku godine. Obračun i knjiženje amortizacije vrši se prilikom izrade finansijskih izvještaja.

3.5. Zalihe

Zalihe sirovina materijala i robe vode se po nabavnoj, odnosno neto prodajnoj vrijednosti, u zavisnosti koja je niža. Sitan inventar evidentira se po nabavnim cijenama i otpisuje se prilikom stavljanja u upotrebu kalkulatивно 100% godišnje.

3.6. Potraživanja za kamatu i naknadu i druga potraživanja

Potraživanja za kamatu i naknadu obuhvataju potraživanja za:

- Kamatu – prikazuju se potraživanja po osnovu obračunate kamate po plasmanima, koja se odnosi na tekući obračunski period, a dospijeva za naplatu u tekućem ili narednom mjesecu,
- Naknadu – potraživanja za naknadu za obradu kredita, obračunava se i prikazuje odmah,
- Potraživanja po osnovu prodaje,
- Druga potraživanja.

Ostala potraživanja obuhvataju:

- Potraživanja od zaposlenih – iskazuju se potraživanja od zaposlenih po osnovu akontacija za službena putovanja, po osnovu naknada šteta koje su zaposleni prouzročili društvu, po osnovu manjkova koji se nadoknađuju od zaposlenih i druga slična potraživanja,
- Potraživanja po osnovu preplaćenih poreza i doprinosa – iskazuju se potraživanja za više plaćene poreze, doprinose i druge dažbine utvrđene na dan bilansa na računima, obaveze za poreze na zarade i naknade zarada i obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada,
- Potraživanja po osnovu datih avansa – iskazuju se avansi dobavljačima, dati depoziti i kaucije i druga slična potraživanja u domaćoj valuti,
- Potraživanja za više plaćeni porez na dobit – iskazuju se više plaćeni porez u odnosu na poresku obavezu utvrđenu za obračunski period.

3.7. Dati krediti

Početno priznavanje se vrši na osnovu ugovora o kreditu. Na dan finansijskih izvještaja krediti se prikazuju u visini neotplaćenog dijela glavnice u skladu sa planom otplate koji je sastavni dio ugovora o kreditu.

Kamata na kredite se obračunava u skladu sa Odlukom o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja efektivne kamatne stope na mikrokredite Agencije za bankarstvo Republike Srpske broj 273/12 od 14.02.2012. godine.

U skladu sa Odlukom o visini i načinu formiranja rezervi za pokriće kreditnih gubitaka broj 307/06 od 29.12.2006. godine Agencije za bankarstvo Republike Srpske društvo je u obavezi da na teret troškova za dane kašnjenja u otplati kredita izdvoji rezerve za kreditne gubitke po sledećim stopama rezervi:

1 – 15 dana = 2%

16 – 30 dana = 15%

31 – 60 dana = 50%

61 – 90 dana = 80%

91 – 180 dana = 100%

Preko 180 dana = otpis

U skladu sa Metodologijom obračuna ispravke vrijednosti (broj 110-a/2013, od 10.02.2013. godine), društvo razvrstava partije u kašnjenju u kategorije rizičnosti od 1 do 6 i vrši ispravke vrijednosti na računu rashoda po stopama određenim odlukom ABRS (broj 307/06 od 29.12.2006. godine).

3.8. Porezi i doprinosi

Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata, a koji se odnose na domaća pravna lica, predstavljaju plaćanja prema važećim propisima radi finansiranja određenih komunalnih i republičkih potreba.

3.9. Preračunavanje stranih sredstava plaćanja u računovodstveni tretman kursnih razlika

Sva potraživanja, obaveze i gotovina iskazana u stranim sredstvima plaćanja, preračunavaju se u njihovu protivvrijednost KM po srednjem kursu važećem na dan Bilansa stanja.

4. PRIZNAVANJE PRIHODA I RASHODA

4.1. Prihodi iz poslova finansiranja

	U KM	
	30.06.2021.	30.06.2020.
-Prihodi od kamata	757.540	606.663
-Prihodi od provizija	82.372	55.223
-Prihodi od ostalih naknada	48.876	27.225
Ukupno prihodi iz poslova finansiranja	888.788	689.106

4.2. Rashodi iz poslova finansiranja

	U KM	
	30.06.2021.	30.06.2020.
-Rashodi kamata po osnovu kredita, depozita I HOV u domaćoj valuti	89.264	93.529
- Rashodi kamata po osnovu kredita, depozita I HOV sa ugovorenom zaštitom od rizika	57.062	40.408
-Troškovi platnog prometa	13.752	8.491
-Rashodi naknada	-	-
-Rashodi od ostalih provizija	-	-
Ukupno rashodi iz poslova finansiranja	160.078	142.428
DOBITAK IZ POSLOVA FINANSIRANJA	728.710	546.678

4.3. Prihodi iz operativnog poslovanja

	U KM	
	30.06.2021.	30.06.2020.
-Prihodi od ukidanja indirektnog otpisa plasmana	983.684	1.066.597
-Ostali prihodi iz operativnog poslovanja	23.473	40.383
Ukupni operativni prihodi	1.007.157	1.106.4980

4.4. Rashodi iz operativnog poslovanja

	U KM	
	30.06.2021.	30.06.2020.
-Rashodi indirektnih otpisa plasmana	1.017.462	1.081.072
-Rashodi ostalih rezervisanja	20.000	41.500
-Troškovi bruto zarada i naknada zarada	262.017	205.244
-Ostali lični rashodi	48.033	42.313
-Troškovi materijala	13.993	11.572
-Troškovi proizvodnih usluga	102.298	73.319
- Troškovi amortizacije	15.130	11.138
-Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	73.412	44.040
-Troškovi ostalih poreza i doprinosa	16.812	16.219
-Ostali troškovi	10.947	13.142
Ukupno rashodi iz operativnog poslova	1.580.104	1.539.559
DOBITAK/GUBITAK IZ OPERATIVNOG POSLOVANJA	-572.947	-432.579

4.5. Ostali prihodi i rashodi

	U KM	
	30.06.2021.	30.06.2020.
-Ostali prihodi	2.771	7.414
-Ostali rashodi	1.710	6.410
GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA	1.061	1.004

4.6. Ukupni prihodi i rashodi

	U KM	
	30.06.2021.	30.06.2020.
-Ukupni prihodi	1.898.716	1.803.500
-Ukupni rashodi	1.741.892	1.688.397
Bruto dobitak - gubitak	156.824	115.103

-Poreski rashodi perioda	0	0
Neto dobitak - gubitak	156.824	115.103

5. PRIZNAVANJE AKTIVE I PASIVE BILANSA STANJA

5.1. Priznavanje aktive bilansa stanja

5.1.1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti u domaćoj valuti

	U KM	
	30.06.2021.	30.06.2020.
-Gotovina na računima	2.139.382	659.651
-Gotovina u blagajni	3341	2.232
Stanje 30. juna	2.142.724	661.883

5.1.2. Druga potraživanja

	U KM	
	30.06.2021.	30.06.2020.
-Potraživanja za kamatu i naknadu u domaćoj valuti	3.583	5.408
-Potraživanja po osnovu datih avansa	-	-
-Ostala potraživanja u domaćoj valuti	-	-
Stanje 30. juna	3.583	5.408

5.1.3. Dati krediti i depoziti u domaćoj valuti

	U KM	
	30.06.2021.	30.06.2020.
-Dati krediti sa ugovorenom zaštitom od rizika	7.533.242	6.231.414
-Ispravka vrijednosti plasmana u domaćoj valuti	(59.791)	(88.419)
Stanje 30. juna	7.473.451	6.142.995

5.1.4. Ostali plasmani

	U KM	
	30.06.2021.	30.06.2020.
-Dospjeli plasmani u domaćoj valuti	307.541	233.433
-Ispravka vrijednosti dospjelih plasmana u domaćoj valuti	294.549	217.727
Stanje 30. juna	12.992	15.706

5.1.5. Osnovna sredstva

	U KM	
	30.06.2021.	30.06.2020.
-Nabavna vrijednost	195.115	160.935
-Ispravka vrijednosti	(65.779)	(36.539)
Stanje 30. juna	129.336	124.396

Osnovna sredstva se sastoje od namještaja 32.320 KM, automobila 112.100 KM, kompjuterske opreme 18.095 KM, i software-a 32.600 KM.

5.2. Priznavanje pasive bilansa stanja

5.2.1. Obaveze po osnovu depozita kredita i HOV

	U KM	
	30.06.2021.	30.06.2020.
-Obaveze po osnovu kredita sa ugovorenom zaštitom od rizika	4.693.387	2.325.097
-Obaveze za kamatu u domaćoj valuti	47.419	36.307
- Obaveze po osnovu HOV	2.548.667	2.609.000
Stanje 30. juna	7.289.473	4.970.404

Struktura obaveza po osnovu ugovora o kreditima

RB	Ugovor	Broj ugovora	Ugovoreni iznos	Preostali iznos
1	Ugovor o kreditu	17936042	1.500.000,00	982.515,50
2	Ugovor o kreditu	18419483	2.000.000,00	2.000.000,00
3	Ugovor o kreditu	AA21112H1S5L	500.000,00	480.284,88
4	Ugovor o kreditu	00-410-1600609.0	500.000,00	460.582,89
5	Ugovor o zajmu	01-19-13/21	500.000,00	500.000,00
6	Ugovor o zajmu	06-17-13/20	50.000,00	50.000,00
7	Ugovor o zajmu	12-59-13/20	25.000,00	25.000,00
8	Ugovor o zajmu	11-35-13/20	50.000,00	50.000,00
9	Ugovor o zajmu	01-31-13/20	70.000,00	70.000,00
10	Ugovor o zajmu	07-49-13/20	25.000,00	25.000,00
11	Ugovor o zajmu	03-06-13/21	50.000,00	50.000,00

Struktura obaveza po osnovu emitovanih emisija obveznica

RB	Opis	Broj emisije	Iznos	Preostali iznos
1	Emisija obveznica	II	928.000,00	232.000,00
2	Emisija obveznica	III	1.000.000,00	166.660,60
3	Emisija obveznica	IV	1.000.000,00	500.000,04
4	Emisija obveznica	V	800.000,00	399.999,95
5	Emisija obveznica	VI	1.500.000,00	1.250.000,00

5.2.2. Ostale obaveze u domaćoj valuti

	U KM	
	30.06.2021.	30.06.2020.
-Obaveze za neto zarade	29.023	22.000
-Obaveze za poreze na zarade	2.072	1.588
- Obaveze za doprinose na zarade	14.494	11.425
-Obaveze prema dobavljačima	9.559	5.519

-Obaveze po osnovu primljenih avansa	280.085	230.077
-Ostale obaveze	61.833	50.084
-Ostala rezervisanja	86.500	41.500
Stanje 30. juna	483.566	362.193

5.2.3. Pasivna vremenska razgraničenja

Pasivna vremenska razgraničenja iznose 171.376 KM i odnose se na razgraničene obračunate naknade.

5.2.4. Kapital

	U KM	
	30.06.2021.	30.06.2020.
-Akcijski kapital	1.000.000	1.000.000
-Zakonske rezerve	39.534	29.214
-Neraspoređeni dobitak tekuće godine	156.824	115.103
-Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina	751.159	555.083
Stanje 30. juna	1.947.517	1.790.693

6. BILANS TOKOVA GOTOVINE

Pravilnikom o obrascu i sadržini pozicija u obrascu Bilansa tokova gotovine propisana je šema obrasca Bilansa tokova gotovine koju u dužna popunjavati preduzeća, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom 1 – Presentacija finansijskih izvještaja.

Prikazano stanje neto gotovine u ovom obrascu na početku, odnosno na kraju obračunskog perioda u cjelosti odgovara stanju iste u Bilansu stanja i iznosi na kraju obračunskog perioda 2.142.723 KM.

7. PRAVNI POSTUPCI DRUŠTVA

Društvo na dan 30.06.2021. godine ima pokrenuta 3 parnična postupka, kao i 140 pokrenutih izvršnih postupaka pred nadležnim sudovima u RS/FBiH. Protiv MKD Credis postoje dva pokrenuta parnična postupka.

8. TRANSAKCIJE SA POVEZANIM LICIMA

Upravni odbor MKD je donio Pravilnik o definiciji lica povezanih sa mikrokreditnom organizacijom i minimalnim standardima za poslovanje mikrokreditne organizacije sa povezanim licima. Društvo je uspostavilo i vodi Registar povezanih lica sa MKD. Što se tiče transakcija sa povezanim licima društvo je imalo transakcije po osnovu kupovine emitovanih obveznica MKD od strane više povezanih lica po osnovu vlasništva, te transakcije sa Premium osiguranjem a.d. Banja Luka po osnovu Ugovora o zastupanju u osiguranju i Ugovora o zakupu poslovnog prostora.

9. STALNOST POSLOVANJA

Koncept računovodstvenog načela stalnosti poslovanja podrazumijeva da će poslovni entitet nastaviti sa poslovanjem u budućnosti, te da neće značajno smanjiti poslovne aktivnosti, doći do likvidacije ili biti prisiljeno da prekine poslovanje iz bilo kojeg razloga. Poslovanje Društva zasnovano je na načelu stalnosti ukoliko ne postoje dokazi za koje se smatra da će ili bi mogli obustaviti poslovanje u doglednoj budućnosti.


Rukovodstvo Mikrokreditnog društva Credis, u pogledu načela stalnosti poslovanja, smatra da ne postoje značajni rizici ili događaji koji bi se mogli odraziti na buduće poslovanje na način da se ono mora obustaviti, te da postoji adekvatna osnova s aspekta imovinskog, prinostnog i finansijskog položaja Društva za nesmetani nastavak poslovanja.

10. DOGAĐAJI NAKON DATUMA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Nije bilo materijalno značajnih događaja nakon datuma finansijskih izvještaja koji bi mogli imati uticaja na poštenu prezentaciju finansijskih izvještaja.

Banja Luka, 29.08.2021. godine

Lice sa licencom:



Jovo Šarčević



Lice ovlašteno za zastupanje:



Dragan Katana